




Grade 3 Lesson 19 Written Assessment 1 MEMO

Giredi ya 3 Dyondzo ya 19 – Memorandum wa ntirho wo kambela wa 1

Question Xivutiso	Marks Timaraka/Timakisi
<p>1.(2 marks per correct answer-1 mark for number and 1 mark for number name) (2 wa timaraka ta nhlamulo leyi faneleke-1 maraka ya nomboro na 1 maraka ya vito ra nomboro))</p> <p>a. 884 eight hundred and eighty-four madzana nhungu na khumenhungu mune b. 867 eight hundred and sixty-seven madzana nhungu na khumentsevu nkombo</p>	(4)
<p>2. (1 mark for correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>991, 959, 909, 881, 819, 799, 790</p>	(1)
<p>3. (1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>(1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>$956 = 900 + 50 + 6$</p>	(2)
<p>4. (1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. 90 b. 900</p>	(2)
<p>5.(1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. 100 b. 80</p>	(2)
<p>6.(1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>$613 + 254 = \underline{\quad}$ $= (600 + 10 + 3) + (200 + 50 + 4)$ $= (600 + 200) + (10 + 50) + (3 + 4)$ $= 800 + 60 + 7$ $= 867$</p>	(3)
<p>7.(1 mark for correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>$776 - 126 = 650$ $= (776) - (100 + 20 + 6)$ $= (776 - 100) - 20 - 6$ $= (676 - 20) - 6$ $= 656 - 6$ $= 650$</p>	(2)

<p>8. (1 mark per correct answer – any one of the lines is correct) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke – wun'wana na wun'wana wa nintila wu lulamile).</p> 	<p>(1)</p>
<p>9. (1 mark per correct answer – circling correct coins and total) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke – ku ba xirhendzevutana eka swingwece leyeleke na ntsengo)</p>  <p>R7, 80</p>	<p>(2)</p>
<p>10. (2 marks for the correct answer to each part) (2 wa timaraka ta nhlamulo leyi faneleke- eka xiyenge xin'wana na in'wana))</p> <p>a. $65 \div 5 = 13$</p> <p>b. $50c + 20c + 20c + 20c + 20c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c = R1, 90$ He will get <u>20c</u> change. U ta kuma cinci ya <u>20c</u>.</p>	<p>(4)</p>
<p>11. (1 mark for correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p>  <p>$= (30 + 6) \div 3$ $= (30 \div 3) + (6 \div 3)$ $= 10 + 2$ $= 12$</p>	<p>(2)</p>